



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
NOVEMBER 2024

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: PAMPIRI YA I
SETSWANA FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I**

MARKING GUIDELINES

Nako: 2½ Diura

Maduo: 100

These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.

The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.

KAROLO A TEKATLHALOGANYO

POTSO 1

- 1.1 1.1.1 Khutsafalo le kutlobotlhoko e e seng kana ka sepe mo losikeng le setšhaba ka kakaretso.
- 1.1.2 Ke nako e e rileng ya go lelela le go tlhoboga yo o tlhokafetseng.
- 1.1.3 Ka mokgwa o ba apereng e bile ba itshwereng ka teng.
- 1.1.4 Go supa fa ba lela.
- 1.1.5 (a) Go supa le go bontsha fa a le mo kutlobotlhokong.
- (b) Go tsibosa ba ba sa itseng fa a le mo bohutsaneng ka go mmona a apere jalo.
- 1.1.6 Motlholagadi o ne a tshwanetse go nosiwa melemo kgotsa dipitsa sebaka sa kgwedi, e bile a sa tshwanela go kopanela mapai le monna yo mongwe pele a fetsa sebaka se se beilweng ke bagolo sa go nna mo khutsafalong.
- 1.1.7 Monna yo o tlaa kopanelang mapai le ena o tlaa tsenwa ke bolwetse jwa makgome jo bo leng thata go alafega.
- 1.1.8 Motlholagadi ke mosadi yo tlhokafaletsweng ke monna mme moswagadi ke monna yo o tlhokafaletsweng ke mosadi.
- 1.1.9 Malomaamoswi kgotsa mmamalomaamoswi.
- 1.1.10 Ke ntlha ka gonne ke se se tlhagelelang mo tekatlhaloganyong. / Ke ntlha ka gore ke setso sa rona Batswana. / Ke ntlha ka gore ke se re dumelang mo go sona re le Batswana.
- 1.1.11 Nnyaya, ka nako ya phitlho borre ba itisa kwa kgotleng fa bomme bona ba itisa mo lelapeng la moswi.
- 1.1.12 Moswi o phuthelwa ka letlalo la kgomo ya megoga.
- 1.1.13 Go re fa bana ba tsoga ba fitlhele go sa bolo go fediswa ka tiro.
- 1.1.14 Gonne seo e ne e le botubi le moila.
- 1.1.15 A Phakela thata.
 B Bojalwa.
 C Go robalana le mongwe.

KAROLO B TSHOSOBANYO

POTSO 2

- A re tlhokomeleng metsi gonne a laola matshelo a rona.
- Batho, dimela le ditshedi tse dingwe di ka se tshole ntle le metsi.
- Mafelo a tshwana le matamo, melapo le dinoka a tlhokomelwe gonne a re neela metsi.
- A metsi a go tlhapiwang ka ona a dirisediwe go nosetsa dijalo.
- Metsi a a dutlang mo dipompong le a a tshologang mo dibateng a direlwe mesele go nosetsa dijalo.

Ntlha nngwe le nngwe ke maduo a le mabedi.

KAROLO C MABOKO

POTSO 3

- 3.1 3.1.1 Mojammogo, Mmolaya-motho, motho yo o tsalaneng le ena ke ena yo o tlaa go bolayang.
- 3.1.2 Ee, le tlhakantse diponagalo tsa poko ya segologolo le diponagalo tsa poko ya segompieno / Motlhatlhojwa a ka neela diponagalo tsa poko ya magareng ka tlhamalalo.
- 3.1.3 Motho ga a itsiwe e se naga! E re o bona tshukudu o ikanye setlhare! le Menomasweu polaya e tshega.
- 3.1.4 Tshwantshanyo.
- 3.1.5 Motho yo o tshelang le ena ga a tshepagale.
- 3.2 3.2.1 Ke mosadi yo o tshelang ka bojalwa letsatsi lengwe le lengwe.
- 3.2.2 Mothofatso / Pheteletso, Mosadi yo ga a kgaogane le bojalwa.
- 3.2.3 Tlogelo, go somarela mafoko/go oketsa morethetho wa leboko.
- 3.2.4 "Ga go motho yo o ba apeelang Kgotsa motho yo o ka ba tsholelang,"
- 3.2.5 Go tewa bana ba mosadi wa letagwa.
- 3.3 3.3.1 Neeletsano.
- 3.3.2 Pheteletso.
- 3.3.3 Go didimala./Go palelwa ke go bua.
- 3.3.4 "Le letlhafuleng ba tlhoka **molomo**,
Ba itima a e tle ka **molomo**. /
"Le **bomme** ba se ka ba ikgalala,
Bomme ba tshwara thipa ka bogale.
- 3.3.5 Poeletsomodumo.

KAROLO D THUTAPUO LE MELAWANA YA TIRISO

POTSO 4

- 4.1 4.1.1 Mmaago le Rraago.
- 4.1.2 Letlhaodi le lediri.
- 4.1.3 Ntlwanalefitshwana, Magodu a isitswe kwa ntlwanalefitshwana.
- 4.1.4 Pakafetileng – O tlhodile / tlhotse kgotlhang e sa tlhokagale.
- 4.1.5 Lore lo ojwa le sa le metsi – Ngwana o rutiwa mekgwa e e siameng a santse a le monnye.
- 4.1.6 Rre o **tlhola** mo gae. Mme o ile go **tlhola** dipotsane kwa lesakeng. Go feela ntlo bosigo ke go **tlhola**./Basetšana ba **tlhola** basimane ka botlhale.
- 4.1.7 Kwa AA, SANCA, Childline le Lifeline.
- 4.1.8 Ke batho ba ba ka go sedilang maikutlo fa a kgarakgatsegile e bile ke kwa o ka bonang thuso teng fa o na le matshwenyego. (Dikarabo tse di nepagetseng tsa batlhatlhojwa, di elwe tlhoko)
- 4.1.9 Sona le Ona.
- 4.2 4.2.1 Ke kotsi ya sejanaga se se tsamaileng ka matshelo a batho le go tlogela ba bangwe ba gobetse.
- 4.2.2 Ee, ba bone thuso gonne go na le emelense le motho wa thuso ya potlako yo o thusang mogobadi.
- 4.2.3 Ke bojalwa gonne mo setshwantshong gatwe bojalwa bo setlhogo.
- 4.2.4 Ka go tshwara le go isa bakgweetsi ba ba kgweetsang ba nwele nnotagi kwa kgolegelong.
- 4.2.5 Go bontsha fa go le sejanaga se le sengwe fela se se robetseng ka letlhakore mo setshwantshong.

Maduo otlhe: 100